

Setswana

Kgato

5

# Dikgakangamatso tša dipeo



Vutivi Tracy Shirinda



**Dikgakangamatso tsa dipeo  
Setswana  
Kgato 5**

ISBN:978-1-77981-212-4

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Vutivi Tracy Shirinda

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Shameema Dharsey

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.




# Dikgagakgamatso tša dipeo



Vutivi Tracy Shirinda

Thabo o ne a itumetse thata! O ne a ya go eta le mmaagwe kwa polaseng ya sonobolomo. E ne e le polase ya ga Malome.



Ba goroga kwa polaseng. Kwa kgakajana,  
Thabo o bona dithabana le motswedi. Gape  
o bona le ntlo ya marulelo a bojang ya  
polase.


Pono e e ntle, e ne e le ya masimo a tletse ka  
disonobolomo.



Disonobolomo tsa itumedisa Thabo thata.

A tsaya tshwetso ya go kopa Malome go mo ruta go jala sonobolomo.






Malome a bontsha Thabo dipeo tse di tshetlha le tse ditshweu.

“A disonobolomo tse ditelele tsele di mela go tswa mo dipeonyaneng tse?” Thabo a botsa ka go kgakgamala.

“Ee,” ga araba Malome. “Ke dikgakgamatso tsa dipeo. Setlhare se segolo se kile sa bo se le sennye!”



Malome a bontsha Thabo go baakanya mmu go jala dipeo. O tlosa bojang le maje. Morago a lema mmu.

La bofelo, a epa mesima mo mmung. A lokela peo ka gare ga mosima le mosima.





Malome a bolelela Thabo gore o nosetsa dipeo jang.

“O tshwanetse go tshela metsi a mannye. Fela dipeo di nosetswe letsatsi le letsatsi. Jaanong, re emela letsatsi, mmu le metsi go tsosa dipeo gore di simolole go tlhoga,” a rialo.

Malome a naya Thabo dipeo dingwe tsa sonobolomo go ya gae letsona.



“Ke a leboga Malome.

Ke itumelela go ya go jala dipeo tsame fa ke goroga kwa gae!” ga bua Thabo.





Thabo a boloka dipeo tsa gagwe sentle mo tseleng go boela gae.





Fa Thabo a fitlha gae, a dira se Malome a mo boleletseng sona.

A lema mmu, mme a lokela peo nngwe le nngwe mo mosimeng. O ne a nosetsa dipeo letsatsi lengwe le lengwe.

Letsatsi la tlhabela dipeo. Morago ga dibeke tse pedi, matlhogela a matala a simolola go tswa mo mmung. Dipeo tsa sonobolomo di ne di mela.



Ka bonako, malomo a mantle a a serolowane a bulega. Thabo a nna motlotlo.

Mme le ena a nna motlotlo. A tsaya ditshwantsho go romela Malome.





**Ulwazi  
Lwethu**

**Readers**

### **Kgato 1**

- Molelo
- Nna bonolo,  
Malebo
- Bona namune
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala metomo
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale  
le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Yuna o a Makala
- Basetsana ke  
badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa  
neng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e fetogile
- Lerato la  
mawelana

### **Kgato 2**

- Metsi ka mo le ka  
mo
- Mosebetsi le  
manaane.
- A re bolokeng  
metsi
- Monyai wa  
mathaithai
- Mosese wa  
mebalabala
- Sebelane sa ga  
Tinjyiko
- Go utlwellla dijo  
tsa setso
- Bula, tswala,  
tsweletsa
- Ditlhako tsa  
Rethabile
- Motshameki yo o  
kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala,  
mosetsana wa  
sengangabele
- Leano la ga  
Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa  
matlhajana

### **Kgato 3**

- Go gola ga  
Segwagwa
- Molemuri Morwesi  
le digkabo
- Monwedi le  
dithuthuntswane
- Monate wa  
motogo
- Molemo wa  
Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o  
Molemo
- Moswana wa  
Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate  
merago!
- Dipoo di a  
itefeletsa
- Ke tse kgolo mo  
go nna!
- Mosetsana yo o  
botlhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya  
Dinamelwa
- Dinotshe
- Basimane ba  
botlhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa  
Mofikela
- Botsalano jwa  
nnete
- Go fetoga

### **Kgato 4**

- Phenyo o  
itumetse!
- Ditsala ka dinako  
tsotlhe
- Molatladi wa ga  
Lorato
- Mekgwa ya  
botshelo ba  
baVenda
- Mofikela wa  
dikolobe
- Keletso ya ga  
Maano e fetoga  
nnete
- Thapelo o tshwara  
legodu
- Gontse o tiisa  
mmele wa gagwe
- Rre wa rona  
motlathledi wa  
diphologolo

### **Kgato 5**

- Mae a Soso a a  
timetseng
- Mama Afrika,  
Merriam Makeba
- Go thusa  
rremogolo go fola
- Peo ya  
dikgakgamatso
- Molemo o itse  
nako
- Leeto go ya  
serapeng sa  
diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika  
Borwa
- Toro ya Phenyoo

**ZENEX**  
FOUNDATION

**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadiilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

